

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации
Кафедра «Якутский язык»

Утверждено
на заседании Ученого совета ИЯКН СВ РФ
Протокол № 1 от «18» сентября_2019 г.
_____ Директор Торотоев Г.Г.

ПРОГРАММА
вступительного испытания для поступающих по направлению подготовки

44.03.05 – Педагогическое образование

Профили:

- Родной язык (якутский) и литература и Мировая художественная культура
- Родной язык (якутский) и литература и иностранный язык (английский)

Квалификация (степень): бакалавриат
Форма обучения: очная

Составитель: Чиркоева Д.И., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой якутского языка Института языков и культуры народов СВ РФ

Якутск, 2019

1. Общие положения

Формы и условия проведения вступительных испытаний для поступающих определяются Ученым советом института и доводятся до сведения поступающих не позднее, чем за полгода до начала приема вступительных испытаний. Для поступающих создаются необходимые к подготовке условия, желающие могут посещать бесплатные консультации.

Результаты вступительных испытаний определяются по 100-балльной системе.

2. Определение содержания вступительных испытаний

Вступительные испытания должны определить уровень усвоения поступающим материалов по якутскому языку и литературе, предусмотренного учебной программой школы и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим государственным образовательным стандартом. Вступительные испытания включают в себя вопросы по дисциплинам «Якутский язык» и «Якутская литература». Комплексный характер экзаменационной работы по якутскому языку и литературе позволит проверить и оценить уровень подготовки экзаменуемых с разных сторон компетенций: лингвистической, языковой, коммуникативной и общекультурной.

Ответ должен подтвердить достаточно полное знание материала по якутскому языку и по якутской литературе основных тем изученной программы.

3. Требования, проверяемые в ходе вступительных испытаний

Экзаменуемый должен показать и подтвердить:

- знание вопросов якутского языка по программе общего образования;
- знание основных произведений якутских писателей из школьной программы;
- владение якутским языком в его разговорной и литературной форме;
- знание истории родного языка, ее современного состояния и перспектив избранной специальности.
- способности анализа и обобщения знаний по якутскому языку и литературе.

4. Перечень основных учебных тем по дисциплине «Якутский язык» и «Якутская литература»

Вариант работы содержит по части I - 20 вопросов (1-20), по части II - 2 задания.

Распределение заданий по темам

1.1 Лексика – 2

1.2 Фонетика - 1

1.3 Морфология - 4

1.4 Синтаксис – 3

2. Вопросы по содержанию произведений якутских писателей

3. Вопросы по теории якутской литературы

Распределение заданий по баллам (40 б.)

По I части – за каждый правильный ответ ставится 2 б.

По II части

1 задание (грамматический разбор и выполнение заданий, 5 заданий, 1 задание – от 5 до 8 б.) – 26 б.

2 задание (сочинение) – 34 б.

Методические рекомендации по проведению вступительных испытаний

Сдача вступительных испытаний проводится на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее трех человек. В состав комиссии,

принимающей экзамен по направлению, входит не менее трех преподавателей кафедры якутского языка.

Результаты вступительных испытаний определяются по 100балльной системе и объявляются на 3-й день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.

На выполнение испытальной работы отводится 4 часа (2400 минут).

Подготовка к выполнению работы – 20 мин.

Часть I включает 20 вопросов с кратким ответом. Среднее время выполнения одного задания этой части – 1-3 минуты. Ориентировочное время выполнения этой части работы – 50 минут.

Часть II включает 2 задания. На выполнение вопросов первого задания требуется от 3-7 минут. Ориентировочное время выполнения 1 задания – 40 минут.

Рекомендуемое время выполнения 2 задания II части, состоящей из одного задания с развернутым ответом (письменная работа) – 60 минут.

Самостоятельная проверка работы – 20 мин.

Оценивание I части работы

Задание	Перв. балл	Балл по сложности	Итоговый балл
1	16.	16.	1
2	16.		1
3	16.	16.	2
4	16.	16.	2
5	16.		1
6	16.	16.	2
7	16.		1
8	16.	16.	2
9	16.		1
10	16.		1
11	16.		1
12	16.	16.	2
13	16.	16.	2
14	16.	16.	2
15	16.		1
16	16.	16.	2
17	16.		1
18	16.	16.	2
19	16.		1
20	16.		1
	20 б.	10 б.	30 б.

Оценивание II части работы

Задание	Перв. балл	Балл по сложности	Итоговый балл
1	3 б.	4 б.	7 б.
2	3 б.	4 б.	7 б.
3	3 б.	3 б.	6 б.
4	3 б.	4 б.	7 б.
5	3 б.	3 б.	6 б.
	15 б.	18 б.	33 б.

Критерии оценивания сочинения

№	Сынаналыыр кэриг	Баала
K1	Уус-урган айымны эбэтэр анал тиэмэ (ырытыы) ис хоноонун билии	1/1
K2	Айымныга эбэтэр бэриллибит тиэмэбэ көтөүүллэр проблеманы сөпкө ойдөөн, ырытыы	1
K3	Өйтөн суруйуу тиэмэтиң арыйыы	1
K4	Уус-урган суруйуу нымаларын билии уонна суруйууга туһаныы: эпитет, тэннэбил, метафора, ханалытган этии	1/1
K5	Суруйааччы олоңун, айар үлэтиң сүрүн олуктарын билии эбэтэр анал тиэмэбэ сыңыаран киллэри	1
K6	Өйтөн суруйууга норуот, айымны устуоруятын билиини туһаныы	1/1
K7	Өйтөн суруйууга литература ырытыытын таба туһаныы	1/1
K8	Өйтөн суруйууну тус бэйэ ылышытын бынаары	1
K9	Өйтөн суруйуу сүрүн санаатын уонна проблематикатын бынаары	1
K10	Айымны геройдарын эбэтэр анал тиэмэбэ туһааннаах персоналы ырытыы	1/1
K11	Өйтөн суруйуу ис хоноонун сырдатар матырыйаалы туһаныы (эпиграф, айымныгтан бына тардыы, бэргэн этиилэр)	1/1
K12	Литература историятыгар суруйуулары туһанан, уус-урган айымныны ырытыы уонна анал тиэмэбэ бэйэ бынаарытын суруйуу	1/1
K13	Литература теориятыгар суруйуулары туһанан, уус-урган ырытыы түгэннэрин киллэри	1/1
K14	Айымныга эбэтэр бэриллибит тиэмэбэ тус бэйэ сыңыанын бынааран суруйуу	1/1
K15	Ырытыыга литература терминнэрин туһаныы	1/1
K16	Саңылаан уонна толкуйдаан ырытыы көстүүтэ	1/1
K17	Айымныны эбэтэр анал тиэмени ырытыыга бэйэ санаатын, сынаабылын суруйуу (суруйуу түмүгэ)	1/1
K18	Атын айымныны эбэтэр олохxo сыңыаннаах түгэни кытта тэнни тутан суруйуу уонна тэннээн көрүү	1/1
K19	Сурук бэлиэтин билии уонна таба туһаныы	1
K20	Таба суруйуу быраабылаларын билии	1
K21	Суруйуу биир кэлим ис хоноонноо буоларын ситиһии	2/1
K22	Этии тутулун сөпкө оноруу, этиигэ грамматика быраабылаларын сөпкө туһаныы	1/1

Демонстрационный вариант заданий вступительных испытаний по якутскому языку и литературе

Үлэ икки чаастаах.

Үлэ бастакы чааңыгар 20 боппуруос бэриллэр. Хас биирдии боппуруос хоруйун (эпшиэтин) ыйыллыбыт миэстэбэ, сорудах аллараа өттүгээр, бэйэн суруйарын ирдэнэр. Эппиэккин тэйбэккэ, сурук эбэтэр атын бэлиэтэ суюх суруй.

Үлэ иккис чааңа 2 сорудахтаах.

Бастакы сорудаңы толорууга этии бэриллэр, ол этиини уонна этиигэ бэлиэтэммит тыллары, ситимнэри ыйыллыбыт сорудаҳтарынан ырытарын ирдэнэр. Тылы састаабынан, сана чааңынан, ситимнэри арааңынан ырытыылары онороңун. Этиини тутулунан ырытарга этии тиибин, арааңын, састаабын ыйаңын.

Иккис сорудаҳха айан суруйуу тиэмэтэ бэриллэр. Ирдэбилинэн айан суруйуу 150 тыллаах эбэтэр онтон ордук буолуон сөп, ол эрээри 100 тылтан аյыяңа суюх буолуохтаах. Бэриллибит тиэмени толору арыйан суруйарга дъулуһаңын.

I чаана

Үлэ I чааныгар бэриллэр сорудах наарданыыта маннык буолар.

1, 4, 6, 9 – саха тылын морфологиятыгар ыйытыылар. Холобур, санга чаанын, тыл састаабын бынаары.

2 – фонетика сорудаца. Холобур, ахаас уонна бүтэй дорбоон систематын уратытын, дорбоон наарданытын, уларыйытын бынаары.

3, 8 - лексика ыйытылара. Холобур, тыл суолтатын, араастарын, биирдэм эбэтэр тыл ситиминэн бэриллэр тыл уратыларын бынаары.

5, 7, 10 – синтаксис сорудаахтара. Холобур, этии араанын, этиигэ тыллар ситимнэхийилэрин, ситим араастарын, нымматын бынаары.

11 – 20 – саха литературагар билиини тургутан көрөр ыйытылар.

Барыллаан ыйытыктар уонна сорудаахтар

1. Бу ситимнэргэ киирбит тыллар ханык санга чаанынан бэриллибитин бынаар. Сааскы кэм, ылааны күн, үлэхит киши, дорбоонноох тойук, ыллыыр оюо.

2. Саха алпабыытыгар баар бүтэй дорбоон ахсаанын ый, сахалыы дорбооннору туспа суурь.

3. Бу этиигэ туттуллубут сомоёо домоёо биир тылынан солбуйан туспа суурь.

Окко киирэр кэм буолла да, Сэмэн обонньор биллибэтэ. Кулубаца барбыт үнсүү эмиэ таасты тимирадэ.

4. Бу этиигэ бэлиэтэммит аат тыл үөскээбит нымматын суурь. **Күн-дыыл ити курдук биллибэккэ ааһан истэ**

5. Даааһын аат туюхтууртан үөскүүр сыйырытын билэргин суурь, холобурдаа.

6. Бэриллибит этиигэ көмө тыллары булан, систар тылларын кытта туспа суурь.

Мин арыы сађатыгар тиийэ оюустум, сотору үрдүбүнээби маһым кураанаах мутугар кэбээ кэлэн олоро биэрдэ.

7. Бу этиигэ сирэй санганы киллэрэн уларытан суурь.

Мин оройуон кииниттэн командировкаца сылдьарым, Чаранг иэнилиэгэр баран инэрим туунан бынаата-орута кэпсээн биэрэбин.

8. Бэлиэтэммит тылга синонимны тыллары булан суурь. **Чаччачы хаппыт хагдан сэбирдэхтэр суолга үктээтэх аайы тыаастара хачыгырас.**

9. Бу кэрчик ханык айымныттан ылышлыбытын ааптарын (псевдоним) кытта суурь.

“Аны биирдэ дьүүн қубулунан,

Быста-быста салжанан,

Тимиэр-тимиэр күөрэйэн,

Өлө-өлө тиллэн көрүөбүн...”

10. Эрилик Эристиин олонхотун аатын ый, ис хохонун кылгастык бэлиэтээн суурь.

11. Бу кэрчик ханык айымныттан ылышлыбытын бэлиэтээн суурь. **«Күннэр-түүннэр, уоржалара-өрөөлөрө солбунаа туттаннаан, көтөн аастылар. Аан туманнаах ахсынны ахара баттанна. Тонсоёй торулуур. Тон болуу тыыннаах тохсунньу үүнэ.»**

12. С.С.Васильев-Борогонской “Эрчимэн Бэргэн” олонхотугар бухатыыр төрөлпүттэрин аатын ый.

13. Бэлиэтэммит тыл арааһын быһаар.

Икки табабын бу Хабырыллаџа биэрэбин, айаннырыггар *атах тардыстыя*.

14. Алампа маннайгы айымнытын аатын, жанрын ый.

15. Аба дойду Улуу сэриитин кэмигэр Новгород сиригэр хорсуннук кыргыһан өлбүт саха буойуннара хоңуйуллубут айымныларын аатын, ааптарын быһааран сурой.

16. Бу этиигэ бэлиэтэммит туюхтуур көрүнүн быһаар. **Чүөчэески балтын суругун иэдэһигэр сыһыары түппахтаата.**

17. Бу этиини болջойон аах, элбэх суолталаах тылы булан сурой, суолталарыггар ангардас тыл ситиминэн биирдии холобурдаа. **Биригэдьиир, хонтуора дъиэтин аяңар кэтээн тураг массынынатыггар олороот, бурҷачыта турда.**

18. Бу этиигэ аяңас дорбооннору болջойон көр, араастарын быһааран сурой.

Кулан ођо саастарга оонньоомохтоон хаалысаын.

19. Бу тыллары сыһыары падежка (түһүккэ) туроор уонна ханык санга чааһа буолалларын ый. **Аба, сыһылаах, хонуу, биэс.**

20. Бэриллибит этиини быһаар, арааһын, ситимин, ныматын быһааран сурой.

Алаас тула өттө бүтүннүүгэ үрдүк сырынан иилэнэр, ол сывир чабырбайдарыггар тийиэ хара тыа үүнэн тураг.

21. Бу этиигэ бэлиэтэммит тыллар ханык санга чааһа буолалларын быһаар, грамматикалыы уратыларын ый. **Кырдыктан кыыһырап сатаммат, кырдыгы кыыһыран кыайбаккын.**

22. Бу тыл ситимнэриттэн сомођо донохтору булан сурой, суолталарын ый.

Кыһыл тылынан кыырап, буута быстарынан, тимири суол, аан дойду, ажатын туйаҗын хатарбыт, хой баһын туойар, баја батана.

23. Бу этиигэ сурук бэлиэтэ туроутун быһаар. **Кыраай тайбалартан, таас дъаанылартан буордаах үрэх уулара куруулуу-харылды таннары ытыллан түспүттэр, барылаччы тэппитинэн кутуллубуттар.**

24. Бу этиигэ бэлиэтэммит тыллар ханык санга чааһа буолалларын, араастарын, халыыптарын ый. **Үс үллэр үөстээх, үллэр дэбилгэн уулаах Өлүөнэ өрүс унуоргута биллибэт киэбэ киэллитэ дэбилийэ энгисиллибит, холорук ытыйбытын курдук, төттөрү-таары чөмөрүйэ буруллубут.**

25. Бу этиини болջойон аах, бэлиэтэммит тыл суолтатын быһааран сурой.

Хамандырын солбуйяаччыта ытыалаһын айаматыггар, сывыдах ат үөһэ түһэн, ыстаннаран хаалар.

26. Бу этиин быһаар, арааһын, чаастарын, ситимин ый.

Сарсыарда күн күлүмүрдүү умайан тахсан эрдэбинэ, Күүдэпчимэ эбэ арђаа сађатыггар кини-сүөһү бөжө тоёуоруяар.

27. Бу этиини болջойон аах, элбэх суолталаах тылы булан сурой.

Омук сирин туристара өрүс хааһыгар кэлэн тохтоотулар.

28. Бу тылларга тыл олоюор санга сыйыарыы эбиллиитигэр кыараңас ахаңас доржоон симэлийбит түбэлтэлэх тыллары булан туспа хоруйгар сурой.

Аппын, оонньюурум, төннөр, атынан.

29. Бу этиигэ бэлиэтэмmit тыл ханнык түүхкэ (падежка) турарын ый, падеж сыйыарыытын барыйааннарын кытта ый, этиигэ ханнык чилиэн буоларын бынаар.

Микийтэ Өлөксөйдүүн aan маннай или курдук көрүстүлэр.

30. «Народные писатели Якутии» хартынын ааптарын сурой.

31. Харысхал исторический драматын аатын сурой.

32. С.С. Васильев-Борогонской “Эрчимэн Бэргэн” олонхотугар Үрүн Аар тойон ыйаабынан Күн-ый күлүүхүннүүгүнэн аатырбыт кимин сурой.

33. «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олонхо бастакы варианын ааптарын сурой.

34. Дмитрий Коннович Сивцев-Суорун Омоллоон драмаларыттан сурой.

II чаана

1. Бэриллибит этиини, бэлиэтэмmit тыллары, ситимнэри ырытыы.

Этиигэ аннынан тардыллыбыт 2 тыллы састаабынан: тыл олоюун, сыйыарыыларын бынааран, доржоон уларыйытын көрдөрөн ырытыы. Анаан бэлиэтэмmit 2 тыллы санга чааһынан тэнитэн ырытыы: санга чааһын олоюун, суюлтатын, үөскээхинин уонна уларыйытын, этиигэ туттуллуутун бынаары. Этиигэ тыллар ситимнэхийлэрин нымаларынан, араастарынан ырытыы. Бэриллибит этиини чилиэннэринэн бэлиэтээхин. Этиини тутулунан ырытыыга этии арааһа, тиибэ, састааба ыйыллар.

Күөх тумул кинитэ-сүөһүтэ элбээтэ, онон кини көрө-көрө үөрүөн-көтүөн курдук буолбут.

Бу этиигэ маннык ырытылары онор.

1. Этиигэ аннынан тардыллыбыт тыллары састаабынан, халыбы тутуһан ырыт.

2. Бэлиэтэмmit тыллары санга чааһынан ырыт.

3. Бэриллибит тыл ситимнэрин араастарын бынаар:

Күөх тумул-

Кинитэ-сүөһүтэ элбээтэ-

Үөрүөн-көтүөн курдук-

Көрө-көрө үөрүөн-көтүөн-

4. Этиини чилиэннинэн ырыт (болдьох бэлиэтинэн көрдөр).

5. Этиини тутулунан ырыт.

1. Өйтөн суройуу

Темата: Төрөөбүт айылҹан кэрэтэ (саха поэттарын айымныларыгар айылҹаны ойуулааын – пейзажнай лирика)

Өйтөн суройуу сүрүн ирдэбилиллэрэ

Өйтөн суройуу тиэмэтэ көнүл эбэтэр айымныга сыйыарыллар, айымныттан холобурдуохха сөп. Экзамен варианыгар биир тиэмэ бэриллэр. Экзамен кыттааччыта бу үлэтин толкуйдаан, былааннаан, биир кэлим суройууну ситиһэргэ дъулууохтаах.

Манна туттарааччы бэриллибит тиэмэни бэйэтэ анаарар, ырытар-сыаналыыр дьоюра,

төрөөбүт литературатын, бэриллибит тиэмэни билэр таьыма көстүүхтээх. Айан суройууга экзаменга кыттаачы маннык сүрүн ирдэбиллэри тутууохтаах.

- өйтөн суройу тутулун тутуу;
- этии тутулун кэспэккэ ситимнээхтийн суройуу;
- сурук бэлиэтин, таба суройуу быраабылатын билий, сөпкө түнччаны;
- уус-ураннык суройары ситиһии;
- айымнышттан эбэтэр истэн уус-уран быһа тардыылары түнччаны;
- суройуу тиэмэтин, проблематын, санаатын табатык өйдөөн суройуу;
- сааһылаан, ырытан суройуу;
- бэйэ сыаналааһына, табыгастаах түмүгү оноруу.

Бу программа сорудаахтара маннык наарданан киирдилэр, үлэ бастакы чааһыгар 34 сорудах, үлэ иккис чааһыгар 6 сорудах, онон барыллаан сорудах ахсаана - 40.

Үөрэх кинигэлэрэ

1. Саха тыла. Морфология: 6 кылааска үөрэнэр кинигэ. Дъ., Бичик, 2009.
2. Саха тыла. Морфология: 7 кылааска үөрэнэр кинигэ. Дъ., Бичик, 2006.
3. Саха тыла: 8-9 кылааска үөрэнэр кинигэ. Дъ., Бичик, 2004.
4. Саха литературага: 9 кылааска үөрэнэр хрестоматия. Дъ., Бичик, 1999.
5. Саха литературага: 10 кылааска үөрэнэр хрестоматия. Дъ., Бичик, 1994.
6. Саха литературага: 11 кылааска үөрэнэр хрестоматия. Дъ., Бичик, 2000.

Эбии литература

1. П.С. Афанасьев Саха тылын лексикологията. Я., 1996.
2. Г.Г. Филиппов, И.П. Винокуров. Саха тыла. Лексика уонна морфология. Я., 2000.
3. Н.Д. Дьячковский. Саха тылын фонетиката. Я., 2000.
4. И.П. Винокуров, М.А. Черосов. Саха тылын синтаксина. Судургу этии. Я., 1991.
5. Г.Г. Филиппов, И.П. Винокуров. Саха тылын синтаксина. Холбуу этии. Я., 1996.
6. Окорокова В.Б., Попова М.П. Билинги саха литературага: үөрэх кинигэтэ. Я., 2011.
7. Максимова П.В. 1960-80 -с сыллардааҕы саха литературага: үөрэх кинигэтэ. Я., изда-во СВФУ, 2010.